Bahasa Malayalam

Bahasa Malayalam adalah salah satu daripada 22 bahasa rasmi India yang dituturkan oleh sekitar 45 juta penduduk, dan merupakan bahasa utama di Kerala, sebuah negeri di India Selatan. Bahasa ini juga dituturkan di wilayah-wilayah Kesatuan Lakshadweep dan Pondicherry di Mahe/Mayyazhi.

Bahasa Malayam tergolong dalam keluarga bahasa Dravidia, dan mempunyai tulisan tersendiri. Kedua-dua bahasa serta sistem penulisannya amat berkait dengan bahasa Tamil.

Bahasa Malayalam

മലയാളം *malayāḷaṁ*

Asli di	India
Wilayah	Paling menonjol di Kerala, Lakshadweep dan Mahe (mayyazhi) di Pondicherry
Penutur asli	45 juta (*tiada tarikh*)
Keluarga bahasa	Bahasa Dravidia ▪ Selatan ▪ Tamil-Kannada ▪ Tamil-Kodagu ▪ Tamil-Malayalam ▪ **Bahasa Malayalam**
Status rasmi	
Bahasa rasmi di	Negeri Kerala dan Wilayah kesatuan Lakshadweep dan Pondicherry
Kod bahasa	
ISO 639-1	`ml`
ISO 639-2	`mal`
ISO 639-3	`mal`

Laman ini mengandungi teks Indic. Tanpa menjadikan sokongan anda mungkin melihat vokal janggal berposisi dan kekurangan bergabung. Lebih...

Isi kandungan

Evolusi

Perkembangan kesusasteraan

Tulisan

Kelainan bahasa dan pengaruh luar

Lihat juga

Pautan luar

Evolusi

Bahasa Malayalam, bersama-sama dengan bahasa Tamil, Toda, Kota, Kodava Thakk dan Kannada tergolong dalam kumpulan selatan bahasa-bahasa Dravidia. Kesamaan bahasa Malayalam dengan bahasa Tamil paling ketara. Kaum Malayam Tamil Proto, leluhur bagi kaum Tamil dan Malayalam, mencapah selama empat atau lima abad sejak abad ke-9, dan menyebabkan bahasa Malayalam menjadi sebuah bahasa yang berbeza dengan bahasa Tamil.

Sebagai sebuah bahasa kesusasteraan dan pentadbiran, bahasa Tamil telah amat mempengaruhi perkembangan bahasa Malayalam yang awal. Kemudian,

- pengaruh golongan Namboothiri dalam kehidupan kebudayaan Kerala;
- hubungan perdagangan dengan orang-orang Arab;
- penaklukan Kerala oleh Portugal serta pengasasan negeri-negeri vasal;

mempercepat asimilasi banyak ciri-ciri bahasa Romawi, Semitik, dan Indo-Arya ke dalam bahasa Malayalam pada peringkat-peringkat yang berbeza dan dituturkan oleh kasta-kasta dan komuniti-komuniti agama yang berbeza, seperti orang Hindu, Islam, dan Kristian.

Kerala, Kepulauan Lakshadweep, dan Mahe/Mayyazhi merupakan tiga tempat yang tunggal di dunia di mana bahasa Malayalam merupakan bahasa pertuturan yang utama.

Tatabahasa bahasa basahan Malayalam boleh didapati di www.geocities.com (http://web.archive.org/20090404082827/www.geocities.com/malayalamgrammar).

Perkembangan kesusasteraan

Rekod bahasa Malayalam tertulis yang terawal ialah inskripsi Vazhappalli (k.k. 830 Masihi). Kesusasteraannya yang awal terdiri daripada tiga jenis karangan:

- Lagu-lagu klasik yang dikenali sebagai /Pattu/ daripada tradisi bahasa Tamil
- /Manipravalam/ daripada tradisi bahasa Sanskrit, yang membenarkan penggabungan bahasa Sanskrit dengan bahasa Malayalam
- Lagu rakyat yang kaya dengan unsur-unsur asli.

Puisi bahasa Malayalam pada lewat abad ke-20 menunjukkan berbagai-bagai tahap penggabungan antara ketiga-tiga unsur yang berbeza ini. Contoh yang tertua untuk /Pattu/ dan Manipravalam adalah masing-masing /ramacharitam/ dan /vaishikatantram/. Kedua-dua ini berasal dari abad ke-12.

Karya prosa terawal yang masih wujud ialah sebuah ulasan mengenai karya /Arthasastra/ yang dikarang oleh Chanakya. Ulasan itu ditulis oleh Bhashakautaliyam dalam bahasa Malayalam yang mudah pada abad ke-12. Karya Adhyathmaramayanam yang ditulis oleh Thunchaththu Ramanujan Ezhuthachan merupakan salah satu karya yang terpenting dalam kesusasteraan bahasa Malayalam. Prosa bahasa Malayalam dari zaman-zaman yang berbeza menampilkan tahap-tahap pengaruh yang berbeza daripada berbagai-bagai bahasa seperti bahasa Tamil, Sanskrit, Prakrit, Pali, Yahudi, Hindi, Urdu, Arab, Parsi, Syriak, Portugal, Belanda, Perancis dan Inggeris. Kesusasteraan moden bahasa Malayalam adalah kaya dengan puisi, fiksyen, drama, biografi dan kritikan kesusasteraan.

Tulisan

Rencana utama: Tulisan bahasa Malayalam

Pada awal abad ke-9, /vattezhuthu/ (tulisan bulat) yang boleh dikesani melalui skrip Grantha ke skrip Brahmi seIndia, melahirkan sistem tulisan bahasa Malayalam. Sistem ini berdasarkan suku kata yang harus dibaca sebagai satu unit, walaupun kebanyakan unsur yang melambangkan vokal dan konsonan yang berasingan boleh dikesani dengan mudah. Pada dekad 1960-an, bahasa Malayalam menghapuskan banyak huruf khas yang melambangkan konsonan bertingkat serta gabungan-gabungan vokal /u/ dengan berbagai-bagai konsonan.

Bahasa Malayalam kini terdiri daripada 56 huruf, termasuk 20 vokal panjang dan pendek, dengan yang lain merupakan konsonan. Gaya tulisan yang lebih awal kini digantikan dengan gaya baru sejak tahun 1981. Skrip baru ini telah mengurangkan jumlah huruf naskah bertaip daripada 900 menjadi kurang daripada 90 huruf. Ini telah dilaksanakan untuk membolehkan bahasa Malayalam digunakan untuk papan kekunci mesin taip dan komputer.

Pada tahun 1999, sebuah kumpulan yang digelarkan Rachana Akshara Vedi dan yang diketuai oleh Chitrajakumar dan K.H. Hussein, menghasilkan satu set fon yang terdiri daripada seluruh himpunan aksara yang merangkumi melebihi 900 glif. Ini telah diumumkan dan diterbitkan bersama-sama dengan penyunting pada tahun yang sama di Thiruvananthapuram, ibu negeri Kerala. Pada tahun 2004, fon-fon itu diterbitkan di bawah lesen GNU GPL oleh Richard Stallman daripada Yayasan Perisian Bebas di Universiti Sains dan Teknologi Cochin, Kochi, Kerala.


a
ā
i
u
e
ka
kha
ga
gha
ṅa
ca
cha
ja
jha
ña
ṭa
ṭha
ḍa
ḍha
ṇa
ta
tha
da
dha
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
ra
la
va
śa
ṣa
sa
ha
ḷa

Skrip Grantha asas

Kelainan bahasa dan pengaruh luar

Kelainan-kelainan pola nada suara, perbendaharaan kata, dan taburan unsur-unsur tatabahasa dan fonologi dapat dilihat, bersama-sama dengan had kawasan, agama, komuniti, pekerjaan, lapisan sosial, gaya, dan daftar. Sebagaimana dengan bahasa-bahasa India yang lain, pengaruh bahasa Sanskrit adalah paling ketara dalam loghat-loghat kasta tinggi dan paling kurang dalam loghat-loghat kasta paling rendah. Terdapat banyak perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris, Syriak, Greek, Yahudi, Latin, dan Portugal dalam loghat-loghat Kristian, manakala loghat-loghat Islam mempunyai banyak perkataan bahasa Arab dan Urdu. Bahasa Malayalam telah meminjam beribu-ribu kata nama, beratus-ratus kata kerja, dan sebilangan kata tegar daripada bahasa Sanskrit. Sebilangan perbendaharaan kata bahasa Sanskrit juga telah diserap dalam bahasa Malayalam. Seperti di kawasan-kawasan India yang lain, bahasa Sanskrit telah dianggap sebagai satu bahasa untuk golongan bangsawan dan cendekiawan, iaitu serupa dengan bahasa Latin dalam sejarah Eropah.

Bagiamanapun, pengaruh bahasa Sanskrit yang lebih kuat telah dihadkan kepada loghat Namboothiri Malayalam yang ditutur oleh penutur-penutur yang merupakan kurang daripada 2% daripada jumlah penutur bahasa Malayalam.

Lihat juga

- Senarai-senarai perkataan dan perkataan terbitan bahasa Malayalam di Wiktionary, sebuah kamus bebas dan projek kembar Wikipedia
- Bahasa-bahasa India
- Beary bashemũɴ
- Demografi India – untuk senarai bahasa rasmi di India.
- Judeo-Malayalam
- Kerala
- Kesusasteraan Malayalam
- Kewartawanan Malayalam
- Pawagam Malayalam
- Senarai bahasa kebangsaan India
- Senarai bahasa India mengikut jumlah penutur
- Senarai tempat di Kerala
- Takwim Malayalam

Pautan luar

Wikipedia **Bahasa Malayalam**, ensiklopedia bebas

- Laman web e-Pelajaran Bahasa Malayalam oleh NORKA, Kerajaan Kerala (http://www.entemalayalam.org)
- Aplikasi dan sumber bebas bahasa Malayalam untuk LINUX dan Windows (http://www.clickeralam.org)
- Laman web yang baik untuk membelajari bahasa Malayalam (http://www.jaimalayalam.com)
- Forum pertama dalam talian untuk kesusasteraan bahasa Malayalam (http://www.sahithyam.cjb.net)
- Maklumat bahasa Malayalam di Jabatan Perhubungan Awam, Kerajaan Kerala (http://www.prd.kerala.gov.in/prd2/mala/mala.htm)
- Tatabahasa bahasa Malayalam basahan (http://web.archive.org/20090404082827/www.geocities.com/malayalamgrammar)
- Terjemahan frasa-frasa Bahasa Malayalam yang berguna dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa India yang lain (http://www.languageshome.com/English-Malayalam.htm)
- Carta Kod Unikod untuk bahasa Malayalam (format PDF) (http://www.unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf)
- Laman web writeKA: Pentransliterasi bahasa Inggeris-bahasa Malayalam dalam talian (http://www.writeka.com/malayalam.html)
- Laporan Ethnologue dalam bahasa Malayalam (http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=MJS)
- Kamus Bahasa Malayalam dalam talian (http://www.malayalamdictionary.com)
- Radio Internet Malayalam (memerlukan pemuatan turun pemain untuk mendengar) (http://www.radiodumdum.com)
- Malayalam Search Engine (http://www.malayalamsearch.com)
- Penukar bahasa India (http://www.iit.edu/~laksvij/language/malayalam.html) – satu cara untuk mentransliterasi huruf romawi ke unikod bahasa Malayalam
- Penyunting Teks, Penyunting Kaedah Input, dan Fon Unikod bahasa Malayalam (http://varamozhi.sf.net) – untuk Windows, Linux, dan Mac.
- Penyunting Chowara: Penyunting bahasa Malayalam Ver. 2.0 (http://www.puzha.com/puzha/chowara/) – penyunting dan fon bahasa Malayalam boleh dimuat turun

---

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Malayalam&oldid=4835649"

Laman ini kali terakhir disunting pada 22:44, 10 Jun 2020.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.